



BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FINANCE
AND TREASURY

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), člana 27. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“, br. 29/00 i 32/13), te čl. 30. i 31. u vezi sa Tarifom broj 9. Zakona o administrativnim taksama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/07 i 3/10), ministar donosi

UPUTSTVO

**o podnošenju zahtjeva za tumačenje međunarodnog sporazuma o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja**

Član 1.
(Predmet Uputstva)

Ovim Uputstvom definiše se pojam „ovlašćeni podnosilac“ zahtjeva za tumačenje međunarodnog sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu (u daljem tekstu: sporazum) te se detaljnije propisuje način podnošenja zahtjeva za tumačenje sporazuma.

Član 2.
(Definicija pojma „ovlašćeni podnosilac“)

Ovlašćeni podnosilac zahtjeva za tumačenje sporazuma je rezident Bosne i Hercegovine na čiju poresku situaciju se sporazum odnosi ili njegov ovlašćeni zastupnik, odnosno lice koje ima punomoć za zastupanje u poreskim stvarima.

Član 3.
(Sadržaj zahtjeva)

Lice iz člana 2. ovog Uputstva može podnijeti zahtjev za tumačenje odredbi sporazuma Ministarstvu finansija i trezora BiH kao nadležnom organu (u daljem tekstu: Ministarstvo). Zahtjev mora da sadrži podatke o podnosiocu zahtjeva, odnosno poreskom obvezniku, opis poreske situacije na koju se sporazum odnosi, konkretno pitanje u vezi tumačenja sporazuma te dokaz o uplati administrativne takse.

Član 4.
(Taksa za podnesak)

Taksa za podnesak naplaćuje se u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/07 i 3/10) u iznosu od 20 KM u skladu sa Instrukcijom o uplati takse, koja je sastavni dio ovog Uputstva.

Član 5.
(Način podnošenja zahtjeva)

Zahtjev se podnosi Ministarstvu finansija i trezora BiH poštom ili putem e-mail adrese: taxtreaties@mft.gov.ba

Zahtjev podnesen putem e-mail adrese mora sadržavati sve elemente iz člana 3. Uputstva.

Član 6.
(Tumačenje sporazuma)

Ministarstvo daje pravno tumačenje sporazuma, odnosno tumačenje konkretne odredbe na osnovu postavljenog upita i opisane poreske situacije.

Tumačenje sporazuma od strane Ministarstva ne obavezuje nadležne poreske organe koji u sklopu vršenja svojih nadležnosti zauzmu stav o obaveznosti plaćanja poreza na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja poreskog obveznika za konkretan slučaj.

Član 7.
(Rokovi za dostavljanje odgovora)

Ministarstvo će u roku od 30 dana dostaviti odgovor zainteresovanoj strani, dok u slučajevima koje zahtijevaju konsultacije sa entitetskim institucijama i Brčko Distrikta taj rok može biti duži.

Član 8.
(Završne odredbe)

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranici Ministarstva, a primjenjuje se od 01.01.2017. godine.

Broj: 10-17-1-10432-1/16

Sarajevo, 22.12. 2016.godine



INSTRUKCIJA ZA UPLATU TAKSE NA PODNESAK KOJIM SE TRAŽI MIŠLJENJE O PRIMJENI MEĐUNARODNOG PRAVA

Iznos:20,00 KM

- **Svrha doznake:** taksa na zahtjev za davanje mišljenja
- **Primalac:** JRT TREZOR BiH
- **Račun primaoca:** jedan od navedenih računa
 - 3380002210018390 (UniCredit Bank d.d. Mostar)
 - 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
 - 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. BiH)
 - 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d.Sarajevo).

- **Broj poreskog obveznika-** treba da sadrži JMB građanina ukoliko uplatu vrši fizičko lice ili trinaestocifreni broj pravnog lica ukoliko uplatu vrši pravno lice
- **Vrsta uplate-** 0
- **Vrsta prihoda-** 722 109
- **Opština-** treba da sadrži šifru opštine prebivališta- sjedišta uplatioca
- **Poreski period-** treba da odgovara datumu uplate
- **Budžetska organizacija-** 0401999
- **Poziv na broj-** 0

INSTRUKCIJA

Za deviznu uplatu iz inostranstva

Intermediary Bank / Correspondent Bank

SWIFT-BIC: DEUTDEFF
Name: DEUTSCHE BANK AG
City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Account with Institution / Beneficiary's Bank

SWIFT-BIC: CBBSBA22
Account Number: 100935962100
IBAN: DE81 5007 0010 0935 9621 00
Name: CENTRALNA BANKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Address: MARŠALA TITA 25
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Beneficiary

IBAN: BA39 000 003 0000000145
Account reference: 06411
Name: MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH
Address: TRG BIH 1
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
